



Collier du Cycle®

Kononnin

Bangekələsi feère nəgəman don wa a ka ni.



CollierduCycle®
Kononnin

- A te mogo tanga Sida ni kafojogonyabanaw ma.
- Tulonkelan te. A ka kan ka lasagon ka ne denminsenw kana se a ma.

« Kononnin » ye mun ye

- ◆ Konon don n'a kononkisw new te kelen ye.
- ◆ Kononkisw ne dow be garisige soro donw jira ; o la i b'i yere mine kafojogonya ma o donw na walima i be fugulan nanfama don.
- ◆ ne dow be don jira, garisige soro ka gelen don minnu na.




Kononnin ye bangekələsi feère lakika ye n'a kəcogo pena. Barisa n'i ye muso 100 taa muso 5 dəron de be garisige soro k'u to a kan.

« Kononnin » ni muso ka kalofurance

- ◆ « Kononnin » in be muso ka kalofurance jira
- ◆ Kononkise kelen o kelen be kalofurance tile kelen jira.

A be ban
tile 1 sanni
kalolabō kura
ce.



Kononkise new be mun jira ?

kalakise be manannin finman taafan jira.

Konokise sokolafinw be mogo deme k'a dən n'i ka kalofurance kuntaala ye tile 26 nəgənna ye.

Kononkise sokolamanw be donw jira garisegesoro man telin waati minnu na.

Kononkise bilenman be koli tile fələ jira

Kononkise jemanw be garisige soro donw jira.

Jənni be se ka « kononnin » in ta ?

- ◆ Muso minnu ka kalofurance kuntaala be tile 26 ni 32 kənəna na.




- ◆ Ce ni muso minnu bennen don jənəgonya kənə ka bangekələsi matarafa.



Kononkise 32 de be kononnin na, ani manannin finman kelen, ani kalakise kelen.

« kɔnɔnnin » bε ke cogodi ?

1. Kalolabɔ tile fɔlɔ, i bε manannin finnamin terun ka da kɔnɔnkise bilenman kan.




2. I bε o don jini i ka kalandiriye kan ka taamasiyen bila o la.




3. Don o don manannin in bε terun ka da kɔnɔnkise kelen kan, hali kolikedonw na.


Tuma bεe manannin bε terun ka taa kalakise kuntilenna fe.




4. Ni manannin finman in bε kɔnɔnkise jemanw kan, i b'i yere mine kafojɔgɔnya ma o donw na walima i bε bangekɔlɔsi feere were ta; n'o te i bε se ka garisige sɔrɔ, siga t'a la.



5. Ni manannin finman sera kɔnɔnkise sokolamanw ma, i bε se ka kafojɔgɔnya ke, bawo garisige sɔrɔ ka gelen o donw na.





6. Ni kalolabɔ nana kura ye, i b'i pan kɔnɔnkise tɔw kun na ka manannin finman da kɔnɔnkise bilenman kan koli tile fɔlɔ.



I ka kan ka mun ke n'Ijinana ka manannin finman terun ka bɔ a nɔ na ?

A fɔlɔ ; i ka koli tile fɔlɔ taamasiyennen be i ka kalandiriye min kan i b'o lajɛ, ka jateli damine o don na fo ka se i bε don min na ma, k'o tile hake da dɔn.

I bε sɔrɔ k'i ka « kɔnɔnnin » ta, ka manannin finman terun ka da kɔnɔnkise bilenman kan, k'a terun o cogo la ka da kɔnɔnkisew kan kelen-kelen fo ka tile temenenw bε ban ka se i bε don min na ma.



Sanni i ka « kɔnɔnnin » ta, se i ka bangekɔlɔsi dɔgɔtɔrɔ ma a k'i kunnafoni kosebe i ka kalofurance lahelayaw kan :



N'o y'a sɔrɔ i jiginnen kura don walima ni bε sin di den ma




N'o y'a sɔrɔ i delila ka bangekɔlɔsi feere were ke ka teme.

Tuma jumen i ka kan ka segin ka na i ka dɔgɔtɔrɔ bara ?


- ◆ N'i ye kafojɔgɔnya ke kɔnɔnkise jemanw donw na ka sɔrɔ i ma feere foyi tige.
- ◆ N'i sigara i yere la garisigeko la, ka d'a kan i ma koli ye.



- ◆ N'i ka koli nana ka sɔrɔ manannin finman ma se kɔnɔnkise sokola finman ma, barisa o kɔrɔ k'i ka kalofurance kuntaala te tile 26 bɔ.



- ◆ N'i manannin finman temena kɔnɔnkise sokola laban kan ka tile kelen ke ka sɔrɔ koli ma na ; barisa o kɔrɔ k'i ka kalofurance kuntaala ka jan ka teme tile 32 kan.



Bakurubafɔ la « kɔnɔnnin » in jate ka kene :

N'i ka kalofurancew kuntaala be tile 26 ni tile 32 kɔnɔna na. N'i b'i ka jate damine i ka koli tile fɔlɔ, kɔnɔnkise bilenman na.

N'i bε manannin finman in terun don o don k'a da kɔnɔnkise kelen kan.

N'o y'a sɔrɔ siŋe damdɔ san kelen kɔnɔ, i ka kalofurance kuntaala jiginna tile 26 jukɔrɔ, walima a temena tile 32 kan ;

N'i bε kafojɔgɔnya ke kɔnɔnkise jemanw na ka sɔrɔ i ma feere were tige.